

## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI


1	<p>CRNA GORA</p> <p>OPŠTINA BIJELO POLJE</p> <p>Broj:032-352-5619-06/2-106/6 Bijelo Polje, 21.01.2020.godine</p>	 <p>OPŠTINA BIJELO POLJE</p>
2	<p><b>Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje</b>, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17 ), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br.87/18) i podnijetog zahtjeva <b>Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje</b>, izdaje:</p>	
3	<p><b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b></p>	
4	<p>za izgradnju vodovoda u Potkrajcima radi priključenja budućeg Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala („Sl.list CG – opštinski propisi“, br.5/17) i Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 7/14).</p>	
5	<p><b>PODNOŠILAC ZAHTEVA:</b></p>	<p>Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje</p>
6	<p><b>POSTOJEĆE STANJE</b></p> <p>/</p>	
7	<p><b>PLANIRANO STANJE</b></p>	
7.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p> <p>Shodno grafičkom dijelu hidrotehničke infrastrukture Izmjena i dopuna DUP-a Industrijske zone i područja terminala prikazan je predmetni vodovod koji dalje preko mosta na Limu ulazi u zahvat PUP-a opštine Bijelo Polje.</p>	

7.2.	<b>Pravila parcelacije</b>
	/
7.3.	<b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b>
	<p>TRASA: cjevovod ide od postojećeg vodovoda koji se nalazi pored M21 Bijelo Polje - Brodarevo preko katastarskih parcela br. 1091, 1089/17 i 1093 KO Potkrajci dalje preko parcela 1456 (parcela rijeke Lim iznad koje ide most), 1462, 1323, 1205 i 226 (lokalni put Bijelo Polje -Bistrica) i veže se sa postojećim cjevovodom koji se nalazi pored lokalnog puta, shodno grafičkom prilogu iz predmetnog DUP-a i priloženoj situaciji koja čini sastavni dio ovih uslova. Tačna dužina trase definisaće se glavnim projektom. Prilikom projektovanja voda moguće su izvjesne korekcije trase u odnosu na priloženu situaciju, ukoliko planirani vod nije moguće izvesti po priloženoj situaciji zbog prostornih uslova, zaštite životne sredine , tehničkih, ekonomskih ili drugih razloga.</p>
8	<b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b>
	<p><b>Uslovi i mjere za zaštitu od zemljotresa:</b>  Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.  Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.</p> <p><b>Mjere zaštite na radu:</b>  Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektom zadatkom.  Investitor je dužan da od ovlašćene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima.  Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izradi Elaborat o uređenju gradilišta shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu ( "Sl.list RCG", br.79/04, "Sl.list CG" br.26710, 73/10, 40/11).</p>
9	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b>
	/
10	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>
	/

11	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>
	/
13	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	/
14	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
15	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	/
16	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	Moguća je faznost gradnje, kojom se određuje tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina građenja objekta a sve u skladu sa članom 76. Zakona o planiranju i izgradnji objekata (Sl.list CG 64/17).
17	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>
	Izgradnju predmetnog objekta u odnosu na postojeću i planiranu elektroenergetsku infrastrukturu izvesti prema uslovima DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" - Region 6. Shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17 ), Sekretarijat je aktom br.032-352-5619-06/2-106/3 od 25.12.2019.godine od DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" - Region 6, zatražio uslove za izgradnju predmetnog vodovoda u odnosu na postojeću i planiranu elektroenergetsku infrastrukturu.


	Postupajući po zahtjevu Sekretarijata CEDIS - Služba za pristup mreži Regiona 6 je dostavio akt br.30-20-06-6052 od 30.12.2019.godine.
17.2.	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b>
	Tehničke uslove priključenja predmetnog objekta na hidrotehničku mrežu i njegovu izgradnju, izvesti prema uslovima nadležnog DOO Vodovod " Bistrica" iz Bijelog Polja, koji su sastavni dio ovih uslova. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.
17.3.	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>
	Objekat izgraditi shodno saobraćajno-tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, koji čine sastavni dio ovih uslova.
17.4.	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>
	/
18	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>
	<p><b>Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima:</b></p> <p>Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehničkim ispitivanjima u zoni građenja.</p> <p>Prije izrade tehničke dokumentacije potrebno je, shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG" , br.28/11), izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p> <p><b>Meteorološki podaci:</b></p> <p>Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova.</p> <p>Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart.</p> <p>Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja</p>

	<p>mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.</p> <p>U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.</p>	
19	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>	
	/	
20	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>	
	Oznaka urbanističke parcele	/
	Površina urbanističke parcele	/
	Maksimalni indeks zauzetosti	/
	Maksimalni indeks izgrađenosti	/
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	<p>Urbanističko tehnički uslovi za projektovanje spoljašnjih vodovodnih instalacija prate zakonom predviđene uslove za hidrotehničku infrastrukturu kao i Pravilnike za ugradnju.</p> <p>U sekundarnim saobraćajnicama predviđena je vodovodna mreža Ø150mm. Vodovodnu mrežu izgraditi od vodovodnih cevi od modularnog liva. Vodovodna mreža je prstenasta. Predviđeni su požarni hidranti na rastojanju od 80m.</p> <p>Prije početka projektovanja neophodno je pribaviti podatke od javnih preduzeća o razmještanju podzemnih instalacija (ukoliko iste postoje na terenu). Projektovanju pristupiti nakon sveobuhvatnih istražnih radova trase, te snimljenog postojećeg stanja.</p> <p>Pri izvođenju radova preuzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja.</p> <p>Na mjestima gdje se radi polaganje cjevovoda i kablova izvršiti isijecanje regulisanih</p>	

	površina i iste dovesti u prvobitno stanje. Posebno voditi računa o propisanim razmacima i načinu polaganja cjevovoda u odnosu na druge instalacije.	
	Materijali koji se ugrađuju moraju biti trajni i kvalitetni.	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	/
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/
21	<b>DOSTAVLJENO:</b> - Podnosiocu zahtjeva - U spise predmeta - Arhivi.	
22	<b>OBRADIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	Dobрила Bugarin
		<i>D. Bugarin</i>
23	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	Aleksandra Bošković
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica <i>A. Bošković</i>
25	<b>PRILOZI</b> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	1. Akt br.30-20-06-6052 od 30.12.2019.godine izdat od strane CEDIS - Služba za pristup mreži Regiona 6. 2. Da DOO vodovod "Bistrica" iz Bijelog Polja, od dana podnošenja zahtjeva od ovog Sekretarijata pod brojem 032-352-5619-06/2-106/4 od 25.12.2019.godine a koji im je uručen 27.12.2019.godine do dana donošenja ovih uslova, nije dostavio tražene uslove za izgradnju i priključenje predmetnog vodovoda shodno odredbama člana 74 stav 5 i 8 Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("SL.list CG", 64/17), pa

		<p>se smatra da su saglasni sa urbanističko tehničkim uslovima utvrđeni planskim dokumentom.</p> <p><b>3.</b> Da Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, od dana podnošenja zahtjeva od ovog Sekretarijata pod brojem 032-352-5619-06/2-106/5 od 25.12.2019.godine a koji im je uručen 27.12.2019.godine do dana donošenja ovih uslova, nije dostavio tražene uslove za izgradnju predmetnog vodovoda shodno odredbama člana 74 stav 5 i 8 Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("SL.list CG", 64/17), pa se smatra da su saglasni sa urbanističko tehničkim uslovima utvrđeni planskim dokumentom.</p>
--	--	--





**LEGENDA:**

**HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - VODOOSNABJEVANJE**

- Uhidatje vodovoda
- Planirani vodovod

**FEKALNA KANALIZACIJA**

- Kanalizacioni vod
- Planirani kanalizacioni vod
- Planirani kanalizacioni vod vlag reda
- Smerni odvodnjene
- Planirano revizorno okno

**ATMOSFERSKA KANALIZACIJA**

- Planirani kanalizacioni vod
- Smerni odvodnjene

— granica izmena i dopuna DUP-a  
**PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE**  
 R. 1:1000 list br. 5.2

Investitor: Opština Iljavo Polje  
 Izradio: **IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA, INŽENJERINGA I VEŠTAČENJA**  
 SUDSKA OPREMIŠTENJE I VEŠTAČENJE  
 D.O.O. INŽENJERING ZONE I PROJEKCIJA TERENIJA  
 bb. ul. 1011/1012  
 10110  
 10112  
 10113  
 10114  
 10115  
 10116  
 10117  
 10118  
 10119  
 10120  
 10121  
 10122  
 10123  
 10124  
 10125  
 10126  
 10127  
 10128  
 10129  
 10130  
 10131  
 10132  
 10133  
 10134  
 10135  
 10136  
 10137  
 10138  
 10139  
 10140  
 10141  
 10142  
 10143  
 10144  
 10145  
 10146  
 10147  
 10148  
 10149  
 10150  
 10151  
 10152  
 10153  
 10154  
 10155  
 10156  
 10157  
 10158  
 10159  
 10160  
 10161  
 10162  
 10163  
 10164  
 10165  
 10166  
 10167  
 10168  
 10169  
 10170  
 10171  
 10172  
 10173  
 10174  
 10175  
 10176  
 10177  
 10178  
 10179  
 10180  
 10181  
 10182  
 10183  
 10184  
 10185  
 10186  
 10187  
 10188  
 10189  
 10190  
 10191  
 10192  
 10193  
 10194  
 10195  
 10196  
 10197  
 10198  
 10199  
 10200  
 10201  
 10202  
 10203  
 10204  
 10205  
 10206  
 10207  
 10208  
 10209  
 10210  
 10211  
 10212  
 10213  
 10214  
 10215  
 10216  
 10217  
 10218  
 10219  
 10220  
 10221  
 10222  
 10223  
 10224  
 10225  
 10226  
 10227  
 10228  
 10229  
 10230  
 10231  
 10232  
 10233  
 10234  
 10235  
 10236  
 10237  
 10238  
 10239  
 10240  
 10241  
 10242  
 10243  
 10244  
 10245  
 10246  
 10247  
 10248  
 10249  
 10250  
 10251  
 10252  
 10253  
 10254  
 10255  
 10256  
 10257  
 10258  
 10259  
 10260  
 10261  
 10262  
 10263  
 10264  
 10265  
 10266  
 10267  
 10268  
 10269  
 10270  
 10271  
 10272  
 10273  
 10274  
 10275  
 10276  
 10277  
 10278  
 10279  
 10280  
 10281  
 10282  
 10283  
 10284  
 10285  
 10286  
 10287  
 10288  
 10289  
 10290  
 10291  
 10292  
 10293  
 10294  
 10295  
 10296  
 10297  
 10298  
 10299  
 10300  
 10301  
 10302  
 10303  
 10304  
 10305  
 10306  
 10307  
 10308  
 10309  
 10310  
 10311  
 10312  
 10313  
 10314  
 10315  
 10316  
 10317  
 10318  
 10319  
 10320  
 10321  
 10322  
 10323  
 10324  
 10325  
 10326  
 10327  
 10328  
 10329  
 10330  
 10331  
 10332  
 10333  
 10334  
 10335  
 10336  
 10337  
 10338  
 10339  
 10340  
 10341  
 10342  
 10343  
 10344  
 10345  
 10346  
 10347  
 10348  
 10349  
 10350  
 10351  
 10352  
 10353  
 10354  
 10355  
 10356  
 10357  
 10358  
 10359  
 10360  
 10361  
 10362  
 10363  
 10364  
 10365  
 10366  
 10367  
 10368  
 10369  
 10370  
 10371  
 10372  
 10373  
 10374  
 10375  
 10376  
 10377  
 10378  
 10379  
 10380  
 10381  
 10382  
 10383  
 10384  
 10385  
 10386  
 10387  
 10388  
 10389  
 10390  
 10391  
 10392  
 10393  
 10394  
 10395  
 10396  
 10397  
 10398  
 10399  
 10400  
 10401  
 10402  
 10403  
 10404  
 10405  
 10406  
 10407  
 10408  
 10409  
 10410  
 10411  
 10412  
 10413  
 10414  
 10415  
 10416  
 10417  
 10418  
 10419  
 10420  
 10421  
 10422  
 10423  
 10424  
 10425  
 10426  
 10427  
 10428  
 10429  
 10430  
 10431  
 10432  
 10433  
 10434  
 10435  
 10436  
 10437  
 10438  
 10439  
 10440  
 10441  
 10442  
 10443  
 10444  
 10445  
 10446  
 10447  
 10448  
 10449  
 10450  
 10451  
 10452  
 10453  
 10454  
 10455  
 10456  
 10457  
 10458  
 10459  
 10460  
 10461  
 10462  
 10463  
 10464  
 10465  
 10466  
 10467  
 10468  
 10469  
 10470  
 10471  
 10472  
 10473  
 10474  
 10475  
 10476  
 10477  
 10478  
 10479  
 10480  
 10481  
 10482  
 10483  
 10484  
 10485  
 10486  
 10487  
 10488  
 10489  
 10490  
 10491  
 10492  
 10493  
 10494  
 10495  
 10496  
 10497  
 10498  
 10499  
 10500  
 10501  
 10502  
 10503  
 10504  
 10505  
 10506  
 10507  
 10508  
 10509  
 10510  
 10511  
 10512  
 10513  
 10514  
 10515  
 10516  
 10517  
 10518  
 10519  
 10520  
 10521  
 10522  
 10523  
 10524  
 10525  
 10526  
 10527  
 10528  
 10529  
 10530  
 10531  
 10532  
 10533  
 10534  
 10535  
 10536  
 10537  
 10538  
 10539  
 10540  
 10541  
 10542  
 10543  
 10544  
 10545  
 10546  
 10547  
 10548  
 10549  
 10550  
 10551  
 10552  
 10553  
 10554  
 10555  
 10556  
 10557  
 10558  
 10559  
 10560  
 10561  
 10562  
 10563  
 10564  
 10565  
 10566  
 10567  
 10568  
 10569  
 10570  
 10571  
 10572  
 10573  
 10574  
 10575  
 10576  
 10577  
 10578  
 10579  
 10580  
 10581  
 10582  
 10583  
 10584  
 10585  
 10586  
 10587  
 10588  
 10589  
 10590  
 10591  
 10592  
 10593  
 10594  
 10595  
 10596  
 10597  
 10598  
 10599  
 10600  
 10601  
 10602  
 10603  
 10604  
 10605  
 10606  
 10607  
 10608  
 10609  
 10610  
 10611  
 10612  
 10613  
 10614  
 10615  
 10616  
 10617  
 10618  
 10619  
 10620  
 10621  
 10622  
 10623  
 10624  
 10625  
 10626  
 10627  
 10628  
 10629  
 10630  
 10631  
 10632  
 10633  
 10634  
 10635  
 10636  
 10637  
 10638  
 10639  
 10640  
 10641  
 10642  
 10643  
 10644  
 10645  
 10646  
 10647  
 10648  
 10649  
 10650  
 10651  
 10652  
 10653  
 10654  
 10655  
 10656  
 10657  
 10658  
 10659  
 10660  
 10661  
 10662  
 10663  
 10664  
 10665  
 10666  
 10667  
 10668  
 10669  
 10670  
 10671  
 10672  
 10673  
 10674  
 10675  
 10676  
 10677  
 10678  
 10679  
 10680  
 10681  
 10682  
 10683  
 10684  
 10685  
 10686  
 10687  
 10688  
 10689  
 10690  
 10691  
 10692  
 10693  
 10694  
 10695  
 10696  
 10697  
 10698  
 10699  
 10700  
 10701  
 10702  
 10703  
 10704  
 10705  
 10706  
 10707  
 10708  
 10709  
 10710  
 10711  
 10712  
 10713  
 10714  
 10715  
 10716  
 10717  
 10718  
 10719  
 10720  
 10721  
 10722  
 10723  
 10724  
 10725  
 10726  
 10727  
 10728  
 10729  
 10730  
 10731  
 10732  
 10733  
 10734  
 10735  
 10736  
 10737  
 10738  
 10739  
 10740  
 10741  
 10742  
 10743  
 10744  
 10745  
 10746  
 10747  
 10748  
 10749  
 10750  
 10751  
 10752  
 10753  
 10754  
 10755  
 10756  
 10757  
 10758  
 10759  
 10760  
 10761  
 10762  
 10763  
 10764  
 10765  
 10766  
 10767  
 10768  
 10769  
 10770  
 10771  
 10772  
 10773  
 10774  
 10775  
 10776  
 10777  
 10778  
 10779  
 10780  
 10781  
 10782  
 10783  
 10784  
 10785  
 10786  
 10787  
 10788  
 10789  
 10790  
 10791  
 10792  
 10793  
 10794  
 10795  
 10796  
 10797  
 10798  
 10799  
 10800  
 10801  
 10802  
 10803  
 10804  
 10805  
 10806  
 10807  
 10808  
 10809  
 10810  
 10811  
 10812  
 10813  
 10814  
 10815  
 10816  
 10817  
 10818  
 10819  
 10820  
 10821  
 10822  
 10823  
 10824  
 10825  
 10826  
 10827  
 10828  
 10829  
 10830  
 10831  
 10832  
 10833  
 10834  
 10835  
 10836  
 10837  
 10838  
 10839  
 10840  
 10841  
 10842  
 10843  
 10844  
 10845  
 10846  
 10847  
 10848  
 10849  
 10850  
 10851  
 10852  
 10853  
 10854  
 10855  
 10856  
 10857  
 10858  
 10859  
 10860  
 10861  
 10862  
 10863  
 10864  
 10865  
 10866  
 10867  
 10868  
 10869  
 10870  
 10871  
 10872  
 10873  
 10874  
 10875  
 10876  
 10877  
 10878  
 10879  
 10880  
 10881  
 10882  
 10883  
 10884  
 10885  
 10886  
 10887  
 10888  
 10889  
 10890  
 10891  
 10892  
 10893  
 10894  
 10895  
 10896  
 10897  
 10898  
 10899  
 10900  
 10901  
 10902  
 10903  
 10904  
 10905  
 10906  
 10907  
 10908  
 10909  
 10910  
 10911  
 10912  
 10913  
 10914  
 10915  
 10916  
 10917  
 10918  
 10919  
 10920  
 10921  
 10922  
 10923  
 10924  
 10925  
 10926  
 10927  
 10928  
 10929  
 10930  
 10931  
 10932  
 10933  
 10934  
 10935  
 10936  
 10937  
 10938  
 10939  
 10940  
 10941  
 10942  
 10943  
 10944  
 10945  
 10946  
 10947  
 10948  
 10949  
 10950  
 10951  
 10952  
 10953  
 10954  
 10955  
 10956  
 10957  
 10958  
 10959  
 10960  
 10961  
 10962  
 10963  
 10964  
 10965  
 10966  
 10967  
 10968  
 10969  
 10970  
 10971  
 10972  
 10973  
 10974  
 10975  
 10976  
 10977  
 10978  
 10979  
 10980  
 10981  
 10982  
 10983  
 10984  
 10985  
 10986  
 10987  
 10988  
 10989  
 10990  
 10991  
 10992  
 10993  
 10994  
 10995  
 10996  
 10997  
 10998  
 10999  
 11000






LEGENDA  
 Fibra optička komunikaciona linija (FK) - narančasta  
 Električna linija (EL) - žuta  
 Telekomunikaciona linija (TL) - plava  
 Plošni objekti - crna linija

projekat izradio: **IZVORNIK D.O.O.**  
**PLAN TELEKOMUNIKACIONE**  
**INFRASTRUKTURE**  
**R.1.1000**  
 Datum: 15.05.2024.

Opština: **Opština Bijelo Polje**  
 Katastr: **K.O. Nedakusi**  
 Lica: **1:1000**  
 Datum: **15.05.2024.**  
 Projektant: **IZVORNIK D.O.O.**  
 Adresa: **Ulica 1. maja, Bijelo Polje**  
 Kontakt: **081 711 111**  
 Email: **izvornik@izvornik.com**  
 Web: **www.izvornik.com**





Pisarnica Opština Bijelo Polje  
(naziv organa)

Primljeno: 16.01.2020.				
Organizaciona jedinica	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06	041	142		

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	<b>Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica,</b> Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	<b>Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona 6</b> Ul. Volođina bb, Bijelo Polje tel: +382 487 168 fax: +382 487 168 Br. 30-20-06 U B. Polju 27.12.2019. godine <i>30-20-06-6037</i>
---	--	--

Obrazac br. 6

DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem« Podgorica, na osnovu čl. 60, čl. 105 Zakona o upravnom postupku (»Sl.list CG« br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Ovlašćenja broj 10-10-57362 od 11.12.2018.godine, podnosim

obratio se **ZAHTEJ**  
za otklanjanje nedostataka

Uvidom u zahtjev Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje br. 032-352-5619-06/2-106/3 od 25.12.2019.god.(zavedeno na arhivi CEDIS Region 6 broj. 30-20-06-6037 od 27. 12. 2019. godine obratila se Direkcija za izgradnju investicije Opštine Bijelo Polje, radi izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u Potkrajcima za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u zahvatu DUP-a Industrijske zone i područja terminala, i Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, nijeste dostavili svu potrebnu dokumentaciju, zbog čega ne možemo postupiti po predmetnom zahtjevu.

Potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 6, dostavite:

- **jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekat.**

Ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, shodno članu 60 i čl.105 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), posebnim rješenjem Vaš zahtjev biće odbijen.

**Zahtjev obradio:**  
**Glavni inženjer za pristup mreži Regiona 6**  
**Violeta Knežević, dipl.el.ing.**

**Crnogorski elektrodistributivni sistem**  
**Sektor za pristup mreži**  
**Šef Službe za pristup mreži Regiona 6,**  
**Miloš Marić, dipl.el.ing.**



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- Uvidom u zahtjev Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 6
- a/a